

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Uprava policije, ulica La Benevolencija br. 16, koju zastupa policijski komesar, Generalni inspektor policije Fatmir Hajdarević, (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

i

Inter-com d.o.o. Zenica, Vrandučka 71b, ID broj: 4218087760006, kojeg zastupa direktor Safet Škaljić (u daljem tekstu: Dobavljač)

zaključili su:

## UGOVOR O NABAVCI ITISONA ZA KANCELARIJE

### Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka itisona za kancelarije, za potrebe Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Nabavka je izvršena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, na osnovu Odluke broj 02-11-4-8220/22 od 18.11.2022. godine.

Ugovor se zaključuje u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ponudom Dobavljača, odredbama Okvirnog sporazuma broj 02-11-4-8220-8/22 od 13.02.2023. godine i stvarnim potrebama Ugovornog organa.

Ponude broj 7/2024-100-15 od 03.12.2024. godine su sastavni dio ovog Ugovora.

### Član 2.

Ukupna vrijednost ovog Ugovora za sukcesivnu nabavku itisona za potrebe autoservisa - (6,4 m<sup>2</sup>) iznosi 140,35 (jednastotinačetrdeset i 35/100) KM bez PDV-a.

Dobavljač se obavezuje da se cijene iz Ponuda neće mijenjati do isteka ovog Ugovora.

### Član 3.

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu isporuku i postavljanje izvrši u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja narudžbenice, započevši najranije nakon obostranog potpisivanja ugovora.

Sve troškove isporuke do primopredaje, kao i troškove reklamacije snosi Dobavljač.

Mjesto izvršenja usluge je prostorija:

- na adresi ulica Zmaja od Bosne br. 9. Sarajevo.

Dobavljač je dužan izvršiti dizanje starih itisona, čišćenje podloge, postavljanje novog itisona sa ljepljenjem, postavljanje lajsne od itisona i odvoz starog itisona.

U slučaju osnovanih primjedbi na ispunjenje Ugovorenih obaveza Dobavljača, Dobavljač je dužan da o svom trošku učini sve da te nedostatke otkloni u što kraćem roku.

### Član 4.

Ugovorni organ će Ugovorenu cijenu plaćati Dobavljaču u roku od 30 (trideset) dana od dana uredno izvršene isporuke i postavljanja itisona za kancelarije, te dostavljanja pojedinačne fakture, na tekući račun Dobavljača.

### Član 5.

Garancija Dobavljača na postavljene itisone iznosi 1 (jedan) godinu i počinje da teče od datuma postavljanja.

Dobavljač se obavezuje da će poštovati sve garantne uslove, a u toku trajanja garantnog perioda.

#### Član 6.

Dobavljač se obavezuje da će isporuke i postavljanje vršiti u skladu sa zahtjevima Ugovornog organa i da će odmah postupiti po eventualnim primjedbama Ugovornog organa u pogledu nedostataka na ime kvaliteta isporučene robe i izvršenog postavljanja (izvršenih radova).

Ugovorni organ je dužan dostaviti pismeno obavještenje o svakom propustu Dobavljača.

Ugovorni organ će utvrditi razuman rok za ispravku propusta Dobavljača u smislu isporučene robe i izvršenog postavljanja (izvršenih radova).

Ugovorni organ zadržava pravo raskida ugovora ukoliko isporučena roba i izvršeno postavljanje (izvršeni radovi) u smislu kvaliteta i svih drugih elemenata ne bude u potpunosti odgovarala uslovima iz prihvaćene ponude Dobavljača.

#### Član 7.

U slučaju kašnjenja u isporuci roba i postavljanju, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene robe i radova, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

#### Član 8.

Ukoliko poslije zaključenja ovog Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza definisanih ugovorom, rokovi izvršenja obaveza će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i utjecaja strana u ugovoru i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom.

Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Strana u ugovoru pogođena višom silom odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti uz prilaganje odgovarajućih dokaza.

#### Član 9.

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke Ugovornog organa, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju ovog ugovora, odnosno od početka realizacije ovog ugovora.

#### Član 10.

Ugovorne strane mogu raskinuti ovaj ugovor i prije njegove realizacije, ukoliko se jedna strana ne bude pridržavala njegovih odredbi, uz prethodno izmirenje svih obaveza utvrđenih po ovom ugovoru. Otkazni rok je 15 (petnaest) dana, a po isteku ovog roka ugovor se smatra raskinutim. O otkazu ugovorne strane se obavještavaju pismenim putem.

**Član 11.**

Na ostala prava i obaveze Ugovornih strana, koja nisu regulisana ovim ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

**Član 12.**

Ugovorne strane su saglasne da sva eventualno sporna pitanja rješavaju dogovorom, štiteći obostrane interese.

U slučaju nemogućnosti zajedničkog rješenja eventualno nastalog spora, Ugovorne strane priznaju nadležnost suda u Sarajevu.

**Član 13.**

Ovaj Ugovor izrađen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih po dva (2) zadržava svaka ugovorna strana.

**Član 14.**

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ovlaštenih predstavnika ugovornih strana i traje do uredne realizacije ugovorenih obaveza ugovornih strana, a najduže do isteka važenja Okvirnog sporazuma.



Broj: 601-12/24  
Datum: 13.12.2024 god

Broj: 02-11-4-8220-24/22  
Datum: 05.12.2024. godine